



SOCIJALISTIČKA NARODNA
PARTIJA CRNE GORE
KLUB POSLANIKA

PRIMLJENCI:	22. /X	an 15 COD.
KLASIFIKACIONI BROJ:	23-2/15-8/4	
VEZA:		
EPA:	899	XXV
SKRAĆENICA:	PRLOG:	

Broj:05- 77/15
Podgorica,22.09.2015.god.

SKUPŠTINA CRNE GORE
Gospodinu RANKU KRIVOKAPIĆU, predsjedniku

**Na osnovu člana 148 Poslovnika Skupštine Crne Gore na PREDLOG ZAKONA O
ODUZIMANJU IMOVINSKE KORISTI STEČENE KRIMINALNOM DJELATNOŠĆU,
podnosim sljedeće amandmane:**

AMANDMAN 1

U članu 2 stav 1 riječi „**ne učini vjerovatnim**“ zamjenjuju riječima „**ne dokaže**“.

Obrazloženje

Naime, prema ZKP-u kod proširenog oduzimanja od osuđenog, njegovog pravnog sljedbenika ili lica na koje je osuđeni prenio imovinu oduzima se imovina ako ne dokažu zakonitost njenog porijekla.

Sa druge strane, KZ propisuje niži standard, za ova lica značajno povoljniji - da učine vjerovatnim da je porijeklo imovine zakonito.

Ta neusklađenost se do sada morala rješavati tako što se daje prednost KZ-u kao materijalno-pravnom propisu, koji je značajno povoljniji za osuđene u odnosu na ZKP.

Ovim amandmanom se rješenje koje je povoljnije za osuđena lica zamjenjuje rješenjem koje je za njih rigoroznije, dajući prednost rješenju iz ZKP-a koje predviđa teži standard za osuđene - da dokažu zakonitost porijekla imovine.

AMANDMAN 2

U članu 7 u stavu 1 tačka 1 mijenja se i glasi:

“1) predmet krivičnog djela je predmet koji je upotrijebljen ili je bio namijenjen, u potpunosti ili djelimično, za izvršenje krivičnog djela ili predmet koji je nastao izvršenjem krivičnog djela;”

Obrazloženje

Ovim amandmanom se precizira značenje izraza „predmet krivičnog djela“.



SOCIJALISTIČKA NARODNA
PARTIJA CRNE GORE
KLUB POSLANIKA

AMANDMAN 3

U članu 7 poslije tačke 4 dodaje se tačka 5 koja glasi:

„**5) povezano lice je fizičko ili pravno lice sa kojim učinilac krivičnog djela uspostavlja ili je uspostavio lični, poslovni ili politički odnos.**“

Dosadašnje tačke 5,6,7,8 i 9 postaju tačke 6 ,7 ,8 ,9 i 10 .

Obrazloženje

Ovim amandmanom se precizira značenje izraza „povezano lice.“

AMANDMAN 4

Naziv člana 9 mijenja se i glasi: **“Oduzimanje od članova porodice i povezanih lica”**.

U članu 9 stav 1 poslije riječi „sa učiniocem“ tačka se zamjenjuje zarezom i dodaju se riječi „kao i od povezanih lica“.

Obrazloženje

Ovim amandmanom daje se mogućnost oduzimanja imovinske koristi ne samo učiniocu i članovima njegove porodice već i sa njim povezanim licima.

AMANDMAN 5

U članu 11 stav 1 riječi „ **Naredbom državnog tužioca može se pokrenuti finansijska istraga**“ zamjenjuju se riječima „**Državni tužilac obavezan je naredbom pokrenuti finansijsku istragu**“.

Obrazloženje

Ovim amandmanom se propisuje obaveza državnog tužioca da naredbom pokreće finansijsku istragu u zakonom propisanim slučajevima, umjesto mogućnosti da to uradi.

Precizno propisanom obavezom državnom tužiocu da pokrene finansijsku istragu kada postoje zakonom propisani uslovi, jasno se ukazuje da eventualno propuštanje vršenja ove dužnosti od strane državnog tužioca neizostavno mora voditi utvrđivanju individualne odgovornosti tužioca.



SOCIJALISTIČKA NARODNA
PARTIJA CRNE GORE
KLUB POSLANIKA

AMANDMAN 6

Član 22 mijenja se i glasi:

"Kad postoje okolnosti iz kojih proizilazi osnovana sumnja da je imovinska korist stečena kriminalnom djelatnošću, državni tužilac je dužan da bez odlaganja sudiji za istragu podnese predlog za određivanje privremene mjere obezbjeđenja koji sadrži:

- podatke o imaocu ili vlasniku stvari, zakonskom nazivu krivičnog djela i imovinskoj koristi koja je predmet privremene mjere obezbjeđenja;
- dokaze o pravnom osnovu vlasništva;
- okolnosti iz kojih proizilazi osnovana sumnja da je imovinska korist stečena kriminalnom djelatnošću i razloge koji opravdavaju potrebu za određivanje privremene mjere obezbjeđenja"

Obrazloženje

Ovim amandmanom se propisuje izričita obaveza državnom tužiocu da podnese predlog za određivanje privremene mjere obezbjeđenja uvijek kada postoje zakonom propisani uslovi. Ni jedna odredba predloga zakona tako nešto ne definiše, već se u predloženom članu 22 samo daje sadržaj predloga za određivanje privremene mjere obezbjeđenja.

AMANDMAN 7

U članu 27 stav 1 nakon riječi „izjaviti žalbu“ briše se tačka i dodaju se riječi „u roku od 8 dana od dana dostavljanja rješenja“

Obrazloženje

U članu 27 stav 1 nije propisan rok u kome državni tužilac može izjaviti žalbu protiv rješenja sudske istrage kojim se odbija predlog tužioca za određivanje privremene mjere obezbjeđenja.



SNP

SOCIJALISTIČKA NARODNA
PARTIJA CRNE GORE
KLUB POSLANIKA

AMANDMAN 8

U članu 35 stav 1 riječi „ne učini vjerovatnim“ zamjenjuju se riječima „ne dokaže“

Obrazloženje

Ovaj amandman uskladen je sa amandmanom 1 u odnosu na standard da osudena lica moraju dokazati da je porijeklo imovine zakonito.

POSLANICA,
Snežana Jonica

Снежана Јоница